

MANGALA NGHINGIRIKO LOWU EHLEKETELETERISAKA

Hi tsakela leswaku u ehleketa ku mangala nghingiriko wun'wana ni wun'wana lowu ehleketerisaka lowu nga va ka na nkoka eka xibalo na le ka hina laha SARS. Hi lava ku tiyisisa leswaku un'wana ni un'wana u hakela xiphemu xa yena hi ku tshembheka laha Afrika-Dzonga.

Xana i yini lexí hi xi tekaka taníhi nghingiriko lowu ehleketerisaka?

Xana SARS yi nga kanganyisiwa njhani, huhurisiwa, ku xisiwa, vutshuku, hi xikongomelo xo papalata xibalo kumbe ku kuma vuyiselo wa mali lowu nga fanelangiki swi tele ngopfu ku swi boxa, naswona aswi koteki ku nyika nkomiso wutsongo wa mikanelo, xiendlo xexo xi nga rhumeriwa ku lwa na SARS Mixaka yo tala ya matikhomelo a ya ha ri kona kambe ko va ku hambanahambana ka nhlokohmaka. Swikombiso leswi nyikiweke i ndzingeto wo twisia ku antswa ntirhiso wa nawu wa hina na nawu wa vugevenga eku tirhaneni na swiyimo swa mpapalato wa xibalo no kumiwa vuyiselo wa mali lowu nga fanelangiki.

Swikombiso wa micingiriko leyí ehleketerisaka yi katsa:

Laha munhu a bohekaka hi nawu ku titsarisela xibalo kambe a tsandzeka ku endla tano hi vomu.

Vukungundwana byo tala byi katsa ku endla mikombiso ya vuxisi eka tibuku ta akhawunti ta muxavisi. Eka swiyimo swo tala, muonhi u ta endla hi matimba hinkwawo ku tiyisisa leswaku mingheniso eka tibuku ta yena ta akhawunti yi fambisana na mikombiso ya yena ya vuxisi.

Ku endla xitativende xa vuxisi kumbe ku endla kumbe ku pfumelela xitativende xa vuxisi xi endliwa eka ntlleriso wa xibalo ku vi le rin'we ra maendlelo ya nkarhi wo leha ro fana leri tirhisiwaka hi vahakelaxibalo eku papalateni ka swikweleti swa bona no/kumbe ku kuma mivuyiselo leyí a yi nga va faneli ku yi kuma hi nawu.

Ntiviso eka ntlleriso a wu angarheki vuxokoxoko lebyi kombisiweke eka ntlleriso hi woxe kambe wu tlhela wu angarhela vuxokoxoko lebyi kombisiweke eka tidokhumente leti heleketa. Ku endla ntiviso wo tani na vutivi kumbe mbono wa vuxokoxoko lebyi kombisiweke ku va byi hoxekile, swi nge fikisi eka ntiviso wa vuxisi ntsena kambe swi ta tlhela siw fikisa eka nkombiso wo hoxeka wa ntiviso.

Xikweleti xa xibalo xi nga kombisiwa hi ndlela yo hoxeka hi ku tirhisa rhumelo wa ntlleriso wa xibalo wa vkanganyisi. Ku kanganyisa SARS kumbe mutirhi wa SARS enkarhini wa vufambisi bya Nawu wa Vufambisi bya Xibalo hi rhumelo wa ntlleriso wa xibalo wa vuxisi swi nga fikeleriwa hi ku hunguta kumbe ku engetelela misuso kumbe swibalo swa mixavo leswi engeteriweke eka hakelo ya nhundzu leyí muhakelaxibalo a nga faneriwa hi yona; na/kumbe ntivisohansi wa malinghena kumbe swibalo leswi u swi hakerisaka eka mixaviso ya tinhundzu ta wena.

Rhumelo wa 'nil-returns' kumbe mitlleriso leyí kombisaka leswaku a ku va ngi na vuxavisi lebyi nga humeleta, xik. leswaku khamphani a yi nga tirhi ku ve entiyisweni a yi endla vuxavisi, hambiswiritanu wu ta va wa vuxisi.

Ku tsandzeka ku paluxa timhaka tin'wana kumbe swiyimo swin'wana eka tshaku leri muhakelaxibalo a nga hleleriwaka eka ntsengo wa le henhlá. Xikombiso xa leswi ku ta va ntsandzezo wo paluxa vuvekisi byin'wana, ntirho kumbe mitirho ya bindzu, na swo tala eka ntlleriso wa yena wa xibalo.

Ku koxa nsuso wa xibalo, enkarhini lowu wu nga koxiwa hi wona wu nga koxiwangiki, xikxo xa ntiviso xi tava xi nga ri enawini. Mikombiso yo hoxeka leyí nga ta tirhisiwa eku koxeni ka nsuso lowu muhakelaxibalo a nga faneriwangiki hi ku ya hi nawu yi tele ngopfu. Mikombiso leyí yo hoxeka yo tala yi ta wela eka mikhetekany leyí landzelaka:

- Ku koxiwa ka misuso ya vuxisi. Swikombiso swa ntolovelu swa leswi ku ta va ku ri ku koxa taníhi miholo ya tihakelo ta bindzu leyí hakeriweke eka vatirhi lava nga hanyeki, kumbe ku koxa VAT ya xibalo xa nxavo lexí engeteriweke eka hakelo ya nhundzu laha tinhundzu kumbe vukorhokeri swi nga xaviwangiki.
- Ku koxiwa ka tihakelo leti nga susiwiki taníhi tihakelo leti susiwaka. Xikombiso lexí tirhisiwaka mikarhi hinkwayo i ntiviso wa tihakelo ta phurayivhete taníhi tihakelo ta bindzu.
- Misuso hi kambirhi ya hakelo yo fana kumbe mingheniso.

Swikimi swa vuyiselo wa VAT laha mukanganyisi a nga ta tumbuluxa khamphani kumbe tikhamphani to hlaya leti tsariswaka taníhi van'waswimawusa hi swikongomelo swa VAT. Kutani va koxa mivuyiselo ya VAT endzhaku eka mingheniso ya nkoka leyí endliweke ku pfala 'khamphani' no nyamalala na VAT. Tikhamphani leti a ti xavisi, naswona 'mingheniso' leyí koxiwaka i ya vunwa. Mitirho leyí yi nga katsa: ku tumbuluxiwa ka vaxavisi va 'muphakeri' na 'tlilayente" havambirhi kun'we na valawuri va vun'wa, vatirhi, na tiadirese, ngopfu jurisdictions; ku pfuriwa ka tiakhawuntinyingi ta le bangi, ntumbuluxo wa tidokhumente ta bindzu ta vuxisi na tibuku ta le bangi; nitsariso ya vuxisi ya VAT.

1. Munhu kumbe bindzu leri nga ringanelu ku hakela xibalo xa muxaka wun'wana na wun'wana kambe ri nga hakeli xivumbeko xin'wana ni xin'wana xa xibalo.
2. Munhu kumbe bindzu leri tholaka vanhu no susa PAYE eka vatirhi kambe ri nga nyiki vatirhi tisetifikheti ta IRP5.
3. Nhundzu leyti tundziweke leyti xavisiwaka eka makete wo pfuleka hi nxavo wa le hansi ka "lowu nhundzu yi nga fika hi wona" ku nga nxavo lowu nga hansi ka lowu a wu ta xava nhundzu, vutleketi bya nhundzu no hakela VAT na xibalo xa nhundzu loko yi tundziwa.
4. Munhu kumbe bindzu leri ri ringanelu ku hakela no titsarisela muxaka wun'wana na wun'wana wa xibalo kambe ri nga rhumeli mithheriso ya xibalo lexi faneleke eka SARS.
5. Munhu loyi a hanyaka vutomi lebyi a tsandzekaka ku byi fikelela hi mali leyti a nga na yona – a kombisaka tiphatheni ta vutomi bya manyunu byo tlula bya munhu loyi a nga na swivumbelo swa malinghena swo yelana na swa yena.
6. Mutundzi (ku katsa na ejente ya mbhasiso) loyi a kumekaka a nga tivisangi nhundzu, ku tivisa hi ndlela yo hoxeka kumbe ku tivisa a siya yin'wana nhundzu loko yi ri karhi yi tundziwa.
7. Mutundzi kumbe murhumeli wa tinhundzu ematikwenimambe (ku katsa na ejente ya mbhasiso) loyi a kumekaka ku va a tundze kumbe ku rhumela nhundzu leyti kumisisiweke ku va yi nga ri enawini (swidzidziharisi, swibamu, swibuluki, swilo leswi nga hlamuseriwa hi CITE, nhundzu leyti nga encenyetiwa).
8. Munhu kumbe bindzu leri nga na mafurha lawa ya nhlanganisiweke ya muxaka wihi kumbe wihi.
9. Munhu loyi a kumekaka a khomile ntsengo lowukulu wa kharensi lowu nga tollovelekangiki loko a endzela kumbe ku huma eAfrika-Dzonga.
10. Munhu kumbe bindzu leri xavisaka nhundzu leyti ehleketedeleriwa ku va yi ri ya ntumbululo wa encenyeto.
11. Kumaka malinghena eka nghingiriko wa vugevenga.
12. Munhu kumbe bindzu leri endlaka xitativende xa vuxisi kumbe ngcheniso eka ntlheriso kumbe dokumente yin'wana leyti laviwaka hi SARS
13. Munhu kumbe bindzu leri ringaneleke ku va ri tsariseriwa xibalo ehansi ka Nawu wa VAT kambe ri nga endleki tano.
14. Swihoxo swa le vuhalayiselweni bya tinhundzu bya Khasitomo.
15. Munhu kumbe bindzu leri tsandekaka ku tshembheka no hakela SARS ntsengo wa xibalo loko wu laveka ehansi ka Nawu wa Xibalo.

Vutleketli bya mimovha leyti nga na nomboro ya ntsariso wa matikomambe leyti tleketlaka tikhonthena ta tinhundzu ku ya no suka swiphemu swo rimela swa misava, tipuloto, mapurasi na vuhalayiselo byo hlakala ehansi ka swiyimo leswi ehleketedelerisaka.

Loko u lava ku vika nghingiriko lowu ehleketedelerisaka, tlilikha laha.

U komberiwa ku tsundzuka: Loko u hlangana na mitlhontlo yin'wana na yin'wana ya mayelana no pfula fomo xik. Loko fomo yi nga tsariwangi nchumu endzhaku ka loko u tlilikile 'Continue' eka pheji ro sungula, swi nga va swi vula leswaku burawusara ya wena a yi seketeli fomo ya Adobe Flash (PDF). Tiburawusara leti tivekaka leti nga seketeliki tifomo ta Adobe i Chrome, Safari (Apple) na Edge. Ku vona leswaku u nga vona njhani tiPDF hi ku hetiseka eka tiburawusara leti, [vona swiletelo swa hina swa swiletelo swa mfambelano](#).. Fomo yi tirha hi ku hetiseka eka Internet Explorer (version 8+), Mozilla Firefox na Safari for Windows. Tlhesa u tsundzuka leswaku loko u lava ku ngenisia tidokhumente to seketela eka xiviko ya nghingiriko lowu ehleketedelerisaka, ku laveka leswaku u [nghenisa vhexini ya sweswinyana ya Java](#).